Breslauer  Zeitung.

Vierteljährlicher Abonnementspr. in Breslau 6 Mark, Wochen-Abonnem. 60 Pf. außerhalb pro Quartal 7 Mark 50 Pf. — Insertionsgebühr für den Raum einer kleinen Zeile 30 Pf., für Inserate aus Schlesien u. Posen 20 Pf.

Expedition: Herrenstraße Nr. 20. Außerdem übernehmen alle Post-Anstalten Bestellungen auf die Zeitung, welche Sonntag einmal, Montag zweimal, an den übrigen Tagen dreimal erscheint.

Nr. 65. Mittag-Ausgabe. Zweiundsiebzigster Jahrgang. — Eduard Trewendt Zeitungs-Verlag. **Dinstag, den 27. Januar 1891.**

Deutschland.

Gewinn-Liste der 4. Klasse 183. Königl. Preuß. Klassen-Lotterie.

Nur die Gewinne über 210 Mark sind den betreffenden Nummern in Parenthese beigefügt.

(Ohne Gewähr.) Sechster Tag. (26. Januar.)

(Vormittags-Ziehung).

14 37 134 272 391 462 71 (3000) 600 (1500) 24 61 899 934 **1**021 114 45 48 55 65 358 533 **2**081 109 71 225 48 91 577 805 15 32 909 93 **3**007 24 171 238 98 352 414 664 78 805 908 26 **4**181 96 261 526 642 93 821 **5**039 240 84 88 90 91 312 513 611 57 803 83 99 **6**093 172 86 218 (300) 420 683 738 807 **7**074 75 207 353 436 65 68 934 (1500) **8**178 (1500) 390 571 732 51 64 85 940 **9**241 463 82 83 (1500) 605 28 (300) 768 74 883 947.

10044 (300) 177 (500) 381 414 23 26 603 9 34 741 (3000) 911 70 **11**099 102 222 90 312 29 481 87 539 93 685 733 68 **12**240 310 35 43 88 407 96 (500) 631 52 838 48 966 **13**037 228 46 73 306 522 24 629 913 49 (500) **14**111 55 359 413 46 (1500) 540 (300) 610 83 720 (300) 802 924 99 **15**049 116 223 68 77 (300) 89 (3000) 469 89 507 53 676 790 **16**029 115 76 388 472 542 705 34 (300) 73 869 71 974 **17**480 523 27 745 59 (1500) 956 **18**039 40 138 221 (3000) 73 93 401 72 541 622 35 734 932 (1500) **19**031 337 506 (3000) 781 816 17.

20043 73 85 370 435 568 741 946 **21**020 60 (500) 327 613 38 709 88 977 **22**121 240 392 427 51 98 573 634 41 706 68 **23**167 249 457 608 20 839 77 999 **24**056 180 268 310 50 476 515 631 789 931 75 **25**163 287 98 395 450 789 885 944 **26**308 457 505 62 678 99 750 77 926 **27**019 28 396 423 676 796 **28**125 (300) 231 421 517 73 78 674 (3000) 78 80 710 877 927 74 94 **29**005 176 (1500) 247 85 323 85 433 767 803 91.

30086 227 390 95 406 22 32 40 74 537 751 **31**069 97 425 602 **32**033 597 612 20 39 729 922 **33**051 131 260 (300) 345 403 509 624 (300) 49 720 (500) 896 914 **34**016 103 75 358 408 52 59 81 539 672 **35**052 71 (1500) 86 113 38 241 94 316 22 46 53 556 687 **36**098 116 504 754 89 818 76 920 23 (1500) 35 **37**096 215 20 493 (3000) 561 608 46 703 88 818 945 **38**024 68 (300) 110 497 780 854 969 **39**359 88 437 50 586 640 74 789 821 62.

40124 247 428 67 769 814 904 60 74 93 **41**049 203 355 90 96 (3000) 433 57 682 702 79 884 **42**173 205 378 702 50 **43**002 31 177 78 208 (500) 83 552 685 700 24 64 97 **44**032 197 274 377 665 77 84 727 849 910 83 **45**412 655 709 897 (1500) **46**084 96 118 52 56 260 377 496 536 (500) 630 61 729 800 960 96 **47**064 521 45 59 88 91 609 57 769 908 (500) 28 **48**278 365 421 49 91 528 726 816 31 **49**156 202 (3000) 14 (3000) 76 (500) 560 76 640 44 916 54.

50061 365 85 585 93 (300) 647 746 **51**337 (500) 402 (300) 766 800 (500) 911 **52**001 49 81 99 139 318 (500) 95 512 29 639 707 71 808 **53**039 103 9 96 604 57 73 812 **54**079 123 37 290 544 57 644 72 82 824 910 **55**046 230 310 406 73 516 623 87 853 **56**008 33 85 136 229 316 38 542 626 37 58 879 902 **57**192 305 (1500) 417 95 523 (3000) 99 625 706 800 969 **58**039 75 90 150 64 91 98 336 63 460 596 644 64 68 90 853 931 (300) 89 **59**065 283 349 403 99 771 (300) 940.

60066 121 55 242 537 84 97 (500) 682 738 (3000) 996 **61**018 138 60 250 343 93 97 610 11 890 934 58 89 **62**112 45 221 89 96 627 43 773 879 979 **63**292 (3000) 308 31 444 (3000) 589 636 53 85 913 30 **64**141 64 90 259 83 374 489 597 621 (3000) 45 48 745 94 (500) 911 15 95 **65**045 (3000) 259 77 314 (500) 465 550 71 (300) 706 34 80 885 **66**097 180 216 (3000) 59 316 533 (1500) 60 753 810 945 73 **67**360 (300) 415 32 68 527 693 732 820 35 (300) 913 31 **68**086 126 45 294 314 35 564 90 701 906 37 81 **69**000 127 34 279 325 619 72 787 964.

70052 (3000) 97 (3000) 218 361 455 99 (300) 516 633 91 93 760 853 55 **71**205 39 59 319 407 39 514 637 703 17 19 833 92 920 **72**498 516 29 607 762 958 **73**100 44 73 270 364 510 37 683 742 92 (300) **74**010 112 252 70 463 524 (1500) 41 79 653 73 844 967 **75**034 117 29 49 217 307 97 635 72 906 (500) **76**016 181 318 418 64 (10 000) 526 56 (300) 77 603 53 66 716 814 15 26 65 70 948 55 (3000) **77**011 84 113 305 445 82 602 (300) 47 (300) 62 64 84 (300) 756 62 809 971 (300) **78**119 35 85 (3000) 223 410 46 590 650 708 868 956 **79**134 94 98 297 351 401 87 524 58 71 689.

80189 202 89 90 95 (300) 98 378 580 704 898 **81**025 42 82 331 68 446 83 705 803 984 **82**354 444 87 607 811 37 (15000) 38 95 939 51 **83**472 636 99 765 984 88 93 **84**053 333 (500) 715 86 953 68 **85**066 175 222 56 346 423 644 (300) 98 726 61 64 76 821 85 903 (3000) 84 89 (300) **86**054 68 106 20 240 84 390 410 531 83 (500) 710 24 47 915 71 75 **87**143 47 56 285 335 70 85 436 57 546 73 644 733 827 906 **88**184 211 32 36 56 332 437 93 (300) 621 22 737 **89**104 27 92 281 302 (1500) 532 603 15 936.

90217 23 82 96 362 99 559 (300) 87 720 51 837 968 81 **91**264 (500) 91 321 502 86 928 74 **92**024 89 323 609 66 823 81 **93**151 75 245 (3000) 64 99 441 (1500) 88 501 74 622 46 712 62 872 **94**110 201 56 393 456 58 637 (300) 45 739 51 78 847 55 87 **95**192 220 46 477 710 18 63 868 **96**016 39 129 230 95 431 75 673 743 47 87 832 49 **97**059 116 286 318 (300) 436 91 92 538 856 77 957 81 **98**000 297 361 65 410 44 73 595 601 9 16 818 929 **99**108 9 31 265 499 573 719 95 99 922 47.

100298 394 422 553 725 59 76 815 **101**078 181 420 91 517 614 95 96 **102**347 (3000) 427 39 510 650 64 (3000) 861 66 953 79 **103**039 49 230 60 312 626 (1500) 56 77 831 95 **104**024 149 57 201 10 720 994 (500) **105**029 101 52 232 312 59 431 610 711 884 **106**118 312 70 423 539 85 735 86 827 37 996 **107**025 206 34 62 431 95 595 605 730 833 98 982 **108**331 404 36 67 537 913 **109**213 374 (1500) 422 521 742 (1500) 832 982.

110093 149 (3000) 61 91 301 79 404 734 40 42 47 **111**028 94 201 15 86 347 67 476 586 646 903 68 (3000) 78 **112**006 9 53 111 33 48 63 81 229 68 99 364 472 84 654 **113**032 87 135 60 71 252 83 404 591 626 740 932 **114**064 91 135 251 307 58 (1500) 490 587 637 806 48 988 **115**021 194 247 78 436 525 738 86 826 37 62 **116**047 65 397 448 91 502 40 73 765 924 **117**274 (1500) 89 351 456 511 (300) 75 92 446 716 809 923 (300) 45 82 **118**088 244 60 64 387 471 723 926 70 (3000) 98 **119**011 85 194 253 326 497 520 21 648 97 735 989.

120090 110 83 221 307 83 (3000) 683 921 47 **121**005 27 110 59 90 353 58 444 623 790 890 **122**185 384 (3000) 86 491 98 599 683 715 **123**048 67 243 376 415 59 586 708 11 32 96 856 **124**167 90 406 35 545 627 41 67 910 **125**067 117 71 95 231 65 354 73 523 (1500) 28 70 760 893 959 **126**035 111 49 65 91 251 318 25 434 682 (1500) 923 **127**060 402 (500) 29 514 602 (3000) 58 781 84 910 40 91 **128**158 256 388 488 610 704 943 **129**244 95 465 723 93 866 901 38.

130321 76 532 612 50 722 (300) 46 **131**015 78 105 (3000) 26 216 308 522 74 93 97 681 730 91 (300) 829 **132**005 202 23 (3000) 355 643 737 826 89 **133**020 40 100 2 346 52 79 489 504 30 91 (3000) 707 10 11 945 75 98 **134**016 146 256 96 440 89 565 700 44 813 26 55 (3000) 921 34 44 82 **135**127 233 41 360 516 604 71 (300) 76 **136**007 33 91 219 409 55 513 845 72 956 68 76 **137**048 84 222 (3000) 27 332 63 (300) 93 408 27 (1500) 522 (3000) 37 614 46 62 (1500) 983 **138**038 96 152 229 382 544 **139**194 (500) 255 (300) 339 40 431 63 86 648 828 82 966 12 86.

140058 97 228 321 455 598 809 57 **141**005 47 87 101 74 200 25 309 27 34 444 512 49 706 72 836 968 **142**042 180 381 459 646 740 (300) 822 75 85 90 (500) 914 **143**033 58 73 (500) 139 96 339 437 58 666 779 91 897 976 (1500) **144**156 70 95 323 50 460 91 558 (3000) 72 855 61 69 977 78 **145**190 218 333 (1500) 793 **146**010 (1500) 32 100 31 49 (500) 239 495 501 8 632 769 87 **147**059 72 100 71 (1500) 201 321 56 492 500 (3000) 782 806 51 932 78 82 **148**118 62 67 220 (1500) 337 486 541 728 58 (10 000) 87 **149**049 57 121 82 84 94 491 598 617 54 930 (300) 42.

150044 116 40 446 55 (3000) 636 45 75 744 831 974 88 **151**097 121 204 (1500) 302 58 70 439 80 523 52 54 81 628 707 812 **152**136 (3000) 287 399 559 658 701 73 882 **153**010 69 89 117 204 462 697 720 (500) **154**209 509 729 (500) 894 990 **155**087 256 80 348 61 81 409 25 598 614 47 (3000) 84 (1500) 978 **156**059 193 378 415 60 688 814 62 950 54 **157**123 324 75 408 37 58 93 537 **158**413 791 822 80 966 **159**241 374 85 428 506 78 (500) 634 93 754 (3000) 71 872 910 19 39 52 75.

160051 (500) 83 (3000) 141 89 227 374 443 (300) 536 656 72 92 714 867 992 **161**125 94 273 420 521 636 39 98 711 20 827 41 86 952 55 **162**224 570 606 49 741 871 **163**048 79 124 (500) 397 460 83 99 694 735 59 62 83 **164**214 52 312 452 77 604 94 783 897 901 50 89 **165**050 82 163 214 37 322 (300) 30 67 88 407 527 29 35 74 (5000) 702 63 (1500) 969 94 **166**111 312 57 402 502 919 64 85 **167**196 356 439 504 35 628 791 951 **168**054 (3000) 77 197 245 347 49 92 413 95 683 (3000) 86 716 86 833 **169**255 431 68 (1500) 613 (1500) 19 721 900.

170016 304 503 26 (1500) 696 905 34 **171**179 211 15 87 (500) 426 46 567 678 92 713 78 89 822 66 89 908 28 **172**083 91 103 232 327 505 13 27 89 675 762 79 908 (3000) 64 **173**060 85 542 689 777 **174**030 153 72 364 90 400 50 554 611 841 910 **175**014 192 (300) 208 48 61 629 953 (500) **176**094 132 (1500) 250 306 438 53 (1500) 686 856 58 72 80 **177**303 46 433 73 557 649 60 (1500) 743 61 870 78 98 (300) 983 **178**076 143 50 67 (1500) 294 301 568 642 69 785 857 **179**001 122 414 726 64 (1500) 850 951.

180191 251 (3000) 366 78 430 519 69 657 729 (300) 34 925 **181**107 38 67 285 87 381 414 96 641 58 854 (300) 956 69 **182**279 91 (3000) 406 542 95 753 88 836 66 77 **183**000 112 37 40 233 365 514 785 810 **184**046 59 91 442 517 25 78 606 790 899 **185**156 221 413 76 728 **186**010 45 (3000) 104 22 31 242 (500) 400 676 781 (300) 817 **187**027 (3000) 58 366 780 **188**065 (3000) 127 292 99 417 980 93 846 (300) 59 **189**312 14 412 70 657 96 726 91 811 914.

Nachmittags-Ziehung.

114 238 (300) 49 84 328 40 528 710 84 847 949 52 **1**048 110 235 355 482 546 **2**269 311 460 516 27 87 618 28 32 718 42 **3**019 78 (300) 104 286 366 425 46 59 510 99 603 73 716 904 59 **4**011 222 323 70 (300) 420 60 710 14 41 (3000) 872 (300) 938 **5**339 404 73 96 550 62 (500) 830 61 (500) 957 (500) **6**048 242 463 81 513 645 53 780 99 **7**064 65 214 317 62 885 902 85 **8**030 (3000) 43 144 415 43 68 543 713 958 **9**016 35 80 169 374 86 472 85 806 29 39 47 68.

10009 101 (500) 310 52 84 435 45 66 (3000) 518 89 601 837 52 917 73 **11**086 221 93 356 471 590 692 99 735 849 81 932 44 **12**192 288 384 402 14 33 42 500 644 96 717 93 (5000) 957 98 **13**139 75 87 242 (300) 74 318 31 47 89 414 32 589 617 803 45 936 73 **14**073 148 57 226 89 331 422 575 899 971 **15**055 396 436 57 508 629 725 87 815 43 **16**004 43 313 45 54 621 **17**092 (3000) 196 397 (1500) 531 633 66 705 88 874 960 83 **18**088 90 181 418 52 88 501 626 42 723 44 92 910 **19**051 60 406 50 71 (300) 717 (3000) 805.

20222 52 324 403 525 705 **21**083 86 104 202 563 84 618 99 703 94 (1500) 992 **22**068 145 59 60 90 238 63 65 67 361 62 402 737 46 845 81 **23**048 645 61 (1500) 728 70 852 **24**036 143 276 307 400 524 54 765 840 987 **25**247 385 406 86 (3000) 565 694 820 67 **26**153 213 56 470 537 48 (500) **27**108 203 87 390 (3000) 431 33 (3000) 554 93 694 892 918 19 (500) 68 **28**029 354 91 447 **29**191 324 66 69 406 51 69 564 736 874 980 88 93.

30036 130 207 19 (1500) 45 49 364 402 12 23 95 596 610 760 (1500) 879 954 (500) 81 **31**001 (1500) 29 124 206 19 414 509 87 639 77 730 872 951 74 85 **32**017 53 182 406 14 508 (1500) 61 686 97 **33**002 119 438 599 670 98 710 **34**020 57 186 263 700 96 896 **35**101 213 319 60 427 559 858 **36**277 353 92 415 548 665 (1500) 755 90 825 52 82 978 **37**035 48 83 103 14 223 94 431 543 46 602 31 776 80 871 (1500) 919 70 **38**072 116 96 298 300 1 425 33 49 550 756 852 **39**197 228 37 521 43 682 706 69 76 927.

40225 457 640 774 92 848 946 **41**182 208 27 75 409 94 736 (1500) 38 45 974 **42**109 32 64 81 340 479 580 626 872 94 **43**036 323 401 506 28 (300) 628 84 720 817 23 39 (500) 923 81 **44**001 105 (500) 212 340 441 98 510 78 620 749 999 (300) **45**057 74 142 335 403 533 37 72 732 81 867 949 **46**129 247 350 85 (500) 513 52 68 666 799 895 900 68 **47**000 167 302 5 26 73 412 619 70 98 712 837 53 69 **48**037 63 64 166 231 37 339 438 501 68 772 801 **49**015 (5000) 34 55 202 49 343 550 807 42 69.

50631 823 71 **51**352 434 56 94 507 **52**005 63 114 456 83 576 697 (3000) 731 48 66 863 935 **53**024 40 (500) 146 79 474 811 19 21 933 45 **54**266 318 34 720 99 **55**081 223 47 (300) 321 44 468 719 916 **56**284 310 95 487 806 **57**020 24 33 46 54 185 273 76 372 447 70 520 606 (3000) 35 (1500) 921 (3000) **58**084 151 (300) 227 (1500) 37 38 357 457 518 950 **59**272 78 89 355 (1500) 584 (500) 99 759 87 824.

60095 113 (500) 90 (300) 96 238 52 (100000) 336 485 742 804 **61**004 11 54 131 78 246 346 64 82 434 **62**096 157 433 503 16 651 790 **63**003 265 305 15 81 448 60 651 **64**123 32 79 246 311 97 480 638 718 41 (300) 875 89 (300) **65**064 (1500) 118 65 69 341 436 38 517 751 950 77 **66**014 119 382 564 605 13 757 71 **67**044 255 (300) 325 (300) 456 644 784 98 924 67 **68**064 131 67 252 346 (500) 94 449 505 16 17 696 796 833 940 **69**072 287 (1500) 310 29 (3000) 455 548 68 602 38 748 847 74.

70020 203 34 (3000) 420 541 70 82 706 30 (1500) 990 **71**099 116 50 81 396 560 (300) 73 744 79 **72**172 277 316 94 413 46 560 67 (1500) 654 722 859 904 **73**009 172 211 432 68 865 91 980 **74**385 647 715 **75**148 403 538 639 702 12 **76**021 187 226 (1500) 334 44 46 478 523 94 818 42 54 56 **77**323 65 446 59 84 538 58 63 650 746 66 911 82 **78**037 60 199 219 325 769 77 857 82 (3000) 85 **79**026 148 91 296 361 504 34 614 41 792 819 60 71 945 (300) 65.

80216 (3000) 400 59 553 601 15 38 (300) 51 912 43 (300) 63 **81**154 75 215 32 334 91 878 947 52 **82**203 303 415 535 702 6 38 816 36 (1500) 88 (1500) 924 54 55 61 81 **83**190 251 433 560 724 86 92 **84**235 45 350 442 508 52 55 660 739 826 67 969 **85**145 (1500) 290 304 485 532 34 862 **86**143 259 74 94 311 75 82 428 712 52 876 86 908 52 **87**153 211 18 26 (300) 311 84 539 623 49 727 915 55 **88**235 77 346 612 703 31 79 (300) 867 980 **89**013 254 348 529 643 (3000) 45 (300) 56 61 738 58 810 955.

90041 26 (3000) 41 85 211 328 36 (1500) 49 500 632 703 48 67 73 881 943 87 **91**405 539 (500) 63 659 89 714 35 800 59 976 **92**051 345 55 615 768 76 886 **93**510 726 836 63 (300) 988 **94**020 81 303 46 418 92 (300) 618 745 811 **95**073 232 324 75 486 517 750 803 983 **96**005 118 (300) 227 498 (5000) 605 51 700 886 (300) 920 **97**404 504 342 97 998 99 (300) **98**037 184 237 301 13 53 98 558 81 690 728 30 76 72 845 77 **99**181 91 339 574 715 822 38 925 88.

100114 351 84 420 34 507 10 38 676 734 46 54 70 804 (1500) 17 979 **101**029 137 (500) 229 33 692 796 830 921 **102**271 303 (300) 83 97 450 568 602 809 **103**002 269 86 314 29 30 474 684 763 951 **104**068 88 303 (1500) 35 (1500) 56 84 428 552 (1500) 626 79 98 766 904 8 **105**186 215 335 (500) 452 656 731 (1500) **106**195 228 53 458 (1500) 83 810 11 31 92 948 **107**021 67 106 218 49 508 (500) 78 616 784 815 19 26 959 62 **108**013 282 340 73 456 765 78 821 30 98 911 **109**001 6 106 24 267 340 515 (300) 24 39 613 33 (3000) 73 773 864 920.

110039 280 321 67 76 533 817 71 **111**517 92 (1500) 665 72 753 96 840 56 85 966 (3000) 71 (500) **112**018 78 132 240 (1500) 323 447 520 36 815 99 994 **113**108 318 33 38 83 573 614 (1500) 759 60 905 **114**015 56 142 357 433 46 635 96 700 (10000) 811 973 (500) **115**047 272 98 410 633 80 700 924 **116**104 95 362 516 634 47 711 982 **117**053 81 100 267 428 500 17 59 634 708 82 952 **118**243 332 426 88 553 (300) 664 728 42 961 **119**045 140 203 344 85 439 654 841 (500).

120016 107 15 41 236 332 417 27 62 751 **121**042 55 116 47 (3000) 233 36 583 (500) 603 62 74 84 90 92 841 962 **122**013 (500) 36 110 269 76 403 86 (300) 680 766 (500) 70 818 81 **123**007 34 52 105 99 208 88 379 473 (300) 609 24 785 (500) 801 18 (300) 67 (3000) 914 94 **124**130 207 335 694 89 713 815 964 **125**096 277 429 35 (300) 87 619 786 878 **126**124 46 50 582 916 **127**126 75 94 329 473 621 756 823 40 96 903 46 **128**133 204 12 92 408 95 606 13 (3000) 38 62 727 965 **129**063 94 119 22 255 56 75 450 94 847 77.

130050 211 46 90 325 454 513 92 725 (500) **131**290 559 676 873 910 **132**129 (100000) 235 98 (300) 348 56 79 435 547 693 707 24 52 67 883 95 **133**025 127 (3000) 68 235 66 97 375 603 816 99 (3000) **134**063 80 (500) 398 423 (500) 83 531 73 87 703 82 831 48 (1500) **135**048 91 100 90 215 30 305 43 (3000) 401 26 70 83 510 73 638 879 932 71 (500) 82 **136**122 44 80 284 323 56 499 632 883 904 44 **137**113 79 83 295 397 473 560 782 953 74 **138**021 70 178 215 335 38 58 81 441 730 865 922 **139**238 60 64 398 499 833 (300) 905 (3000) 23.

140038 76 403 765 (300) 903 59 89 **141**022 136 242 83 90 325 41 78 505 48 (300) 86 689 824 **142**033 113 230 340 583 678 99 (1500) 829 53 **143**000 76 243 70 323 533 94 777 828 49 **144**137 44 (500) 215 332 610 89 709 99 995 **145**007 163 76 418 625 34 39 90 832 935 **146**278 367 473 775 822 63 **147**071 91 123 396 431 575 683 717 808 21 45 63 95 952 (3000) **148**015 91 205 15 301 23 39 41 549 635 713 23 882 **149**174 207 363.

150111 63 238 91 311 400 (500) 21 545 93 (1500) 650 722 808 93 950 **151**066 89 154 96 221 81 328 40 625 836 48 924 97 **152**089 121 283 353 61 535 64 661 720 878 99 977 **153**137 45 54 357 553 62 628 (300) 716 27 810 **154**081 111 75 229 631 95 736 45 74 829 72 97 996 **155**000 42 98 171 218 20 327 444 839 **156**040 143 227 363 461 91 525 893 **157**076 107 15 261 80 355 96 435 83 536 62 93 734 82 856 944 48 **158**028 38 94 112 16 85 97 237 51 72 (300) 76 358 423 54 83 553 681 97 904 **159**140 41 93 314 42 92 425 622 705 34 815 900 37.

160001 39 (1500) 41 87 90 146 226 53 462 513 15 645 802 84 92 976 81 **161**085 208 36 70 87 391 449 614 26 818 (3000) 920 **162**275 395 538 685 720 59 836 64 **163**016 (1500) 202 423 41 558 834 57 942 **164**092 226 41 335 462 67 68 726 832 51 934 96 **165**115 71 478 612 37 66 756 817 **166**134 37 (3000) 88 347 449 652 740 41 865 901 18 37 **167**070 257 318 476 552 74 691 799 857 **168**009 20 217 69 71 (500) 473 744 98 978 **169**011 41 67 73 79 93 121 362 583 648 94 743 45 877.

170133 289 95 341 406 638 49 811 945 51 97 **171**040 66 90 237 69 330 96 424 90 699 **172**048 248 90 445 68 79 712 97 **173**037 71 106 (500) 9 53 217 55 651 68 750 56 93 848 62 **174**169 212 45 91 395 519 688 806 25 91 907 9 77 **175**035 61 205 427 49 (3000) 95 511 53 686 801 72 985 **176**103 265 70 93 352 415 552 625 30 62 719 (3000) 48 936 **177**009 339 425 572 83 641 750 79 99 802 907 **178**332 53 483 542 62 738 **179**100 60 75 (300) 350 401 (300) 528 60 617 706 72 833 38.

180024 87 240 343 451 75 86 514 42 51 751 68 930 **181**206 53 305 59 94 432 52 532 860 954 **182**057 63 92 189 (500) 332 415 49 511 695 779 852 75 907 23 **183**012 33 (300) 119 56 287 339 71 465 96 582 682 900 51 **184**041 49 159 283 666 719 39 51 892 **185**043 164 237 395 419 502 627 **186**036 75 166 215 52 57 633 90 776 **187**076 196 321 447 610 13 839 51 86 936 47 **188**105 62 (300) 300 36 91 99 471 537 94 (300) 623 44 756 888 **189**170 244 408 91 574 (1500) 680 789 919 25 28.

Telegramme.

(Original-Telegramme der Breslauer Zeitung.)

* **Berlin**, 27. Jan. Der Erzherzog Eugen, der Vertreter des Kaisers von Oesterreichs bei der gestrigen Taufe, hat der Kaiserin als Geschenk des Kaisers Franz Joseph dem „B. B.-C." zufolge einen Diamantenschmuck im Werthe von 40 000 Gulden überbracht.

Nach einem Wiener Telegramm des „B. B.-C." haben in der Conferenz über den deutsch-österreichischen Handelsvertrag die deutschen Deputirten die Erklärung abgegeben, daß sie auf gleichmäßiger Behandlung der Provenienzen aus den beiden Zollgebieten in Deutschland und Oesterreich-Ungarn zu bestehen angewiesen sind.

Die Vorlage über den Aufsicht führenden Amtsrichter, welche vom Herrenhause angenommen und an das Abgeordnetenhaus gelangt ist, soll nach der „B. B.-Z." wenig Aussicht auf Annahme haben. In juristischen Kreisen überwiege die Meinung, daß die Frage noch nicht spruchreif sei.

Nach der „B. B.-Z." hat der General v. Lesczynski sein Entlassungsgesuch dem Kaiser mündlich bei der Anwesenheit des Letzteren in Cuxhaven vorgetragen. Die hierbei entwickelten Gründe haben den Kaiser bestimmt, die Genehmigung des Gesuchs alsbald zuzusagen. — Die „Voss. Z." dagegen hört, das Gesuch sei bereits im December eingereicht worden.

Als Nachfolger des Präsidenten des Oberkirchenraths Hermes nennt das „Berl. Tagebl." nun als bestimmt in Aussicht genommen den Unterstaatssecretär im Cultusministerium Barkhausen, als Nachfolger des Consistorial-Präsidenten Hegel den jetzigen weltlichen Stellvertreter des Präsidenten Hermes, den Ober-Consistorialrath Schmidt, event. wenn dieser wegen zu hohen Alters ablehnt, den Reichstags-Präsidenten v. Levetzow.

(Aus Wolff's telegraphischem Bureau.)

Wien, 26. Januar. Die bisher angeordneten Reichsrathswahlen finden in der ersten Hälfte des März statt, nur in Dalmatien sind dieselben bis zum 21. März hinausgeschoben. Die Wahlen in den Städten Niederösterreichs, und auch in Wien, sind auf den 5. März festgesetzt. — Der Leichnam Sadulla Paschas wurde heute, von dem Botschaftspersonal geleitet, nach dem Bahnhof gebracht und zur feierlichen Bestattung nach Constantinopel überführt.

Prag, 26. Januar. Ein Communiqué des Landesausstellungscomités theilt mit: An der Ausstellung betheiligen sich 696 deutsche Firmen, welche 40 000 Gulden Platzmiethe bezahlen. — Morgen findet voraussichtlich der Schluß des Landtages statt.

Rom, 26. Januar. Der Ackerbauminister erklärte heute bei Eröffnung der Tagung des Handelsraths, der Finanzminister werde in seinem Exposé am 28. Januar in der Kammer die Herstellung des Gleichgewichts des Budgets ankündigen. — In der Dynamit-Fabrik zu Avigliana fand heute eine Explosion statt. Zwei Arbeiter wurden schwer, einer leicht verwundet.

Paris, 26. Januar. Die Deputirtenkammer bewilligte einen Credit von 150 000 Frcs. für die Ueberschwemmten am Senegal. — Die Budgetcommission bewilligte 500 000 Frcs. für die Ausgrabungen in Delphi.

Madrid, 26. Januar. Das Befinden der Königin-Regentin hat sich erheblich gebessert.

Lissabon, 26. Januar. Das „Bureau Reuter" meldet: Ein königlicher Freibrief wurde der Mozambique-Gesellschaft nicht bewilligt.

Glasgow, 26. Januar. Die Lage des Strikes der Bahnbediensteten ist unverändert. — In Folge der Erleichterung des Verkehrs der Züge nahmen die meisten Bergwerke und Fabriken, die seit Beginn des Strikes feierten, heute die Arbeit wieder auf.

Breslau. Wasserstand.

26. Jan. O.-P. 4 m 90 cm. M.-P. 3 m 50 cm. U.-P. — m 22 cm über 0.
27. Jan. O.-P. 4 m 99 cm. M.-P. 3 m 53 cm. U.-P. — m 26 cm über 0.
Eisstand.

Handels-Zeitung.

London, 26. Januar, 2 Uhr 8 Min. Nachm. **Zink** 23 Lstr. 7 sh 6 d. — **Blei** 12 Lstr. 17 sh. 6 d. — **Roheisen** mixed numbers Warrants 47 sh. 5 d.

Bradford, 26. Januar. Wolle fest, ruhig, Exportgarne ruhig, stücke in einzelnen Sorten ziemlich begehrt, in anderen geschäftslos.

○ **Breslau**, 27. Januar. 9½ Uhr Vorm. Am heutigen Markte war der Geschäftsverkehr im Allgemeinen von keiner Bedeutung, bei mässigem Angebot Preise zum Theil unverändert.

Weizen bei mässigem Angebot fester, per 100 Kilogramm schles. weisser 18,20—19,10—19,70 Mk., gelber 18,10—19,00—19,60 Mk., feinste Sorte über Notiz bezahlt.

Roggen in ruhiger Haltung, per 100 Klgr. 16,40—17,60—17,80 Mk., feinste Sorte über Notiz bezahlt.

Gerste feine Qualitäten behauptet per 100 Klgr. 13,00—14,00 bis 15,00—16,00 Mark, weisse 16,20—17,20 Mark.

Hafer in matter Stimmung per 100 Klgr. 12,80—13,20—13,60 Mark.

Mais gut gefragt, per 100 Kgr. 13,00—13,50—14,00 Mark.

Erbsen schwacher Umsatz, per 100 Kilogr. 14,50—15,50—16,50 Mk. Victoria 17,00—18,00—19,00 Mark.

Bohnen ohne Frage, per 100 Klgr. 16,50—17,50—18,50 Mk.

Lupinen schwächer angeboten, per 100 Kilogr. gelbe 8,30—9,30 bis 9,80 Mark, blaue 7,40—8,40—9,40 Mark.

Wicken schwach gefragt, per 100 Kgr. 11—12—13 Mark.

Oelsaaten schwacher Umsatz.

Schlaglein schwacher Umsatz.

Hanfsamen mehr beachtet, 17—18—18,50 Mark.

Pro 100 Kilogramm netto in Mark und Pfg.						
Schlag-Leinsaat	17	—	19	—	21	50
Winterraps	22	—	23	—	24	50
Winterrübsen	21	—	22	—	23	50
Leindotter	18	50	19	50	20	50

Rapskuchen ruhig, per 100 Kilogramm schles. 12—12¼ Mk., fremder 11½—11¾ Mk.

Leinkuchen schwächer, per 100 Kilogr. schles. 14½—15 Mk., fremder 12½—13½ Mark.

Palmkernkuchen behauptet, per 100 Klgr. 11¾—12 M.

Kleesamen schwacher Umsatz, rother gut gefragt, 36—47—60 M., weisser leicht verkäuflich, 45—55—65—70—80 Mk.

Schwedischer Klee in ruhiger Haltung, per 50 Klgr. 50—55 65—75 Mk.

Tannenklee ohne Aenderung.

Thymothee matt.

Mehl sehr fest, per 100 Kilogramm incl. Sack Brutto Weizen fein 28,00—28,50 Mk., Hausbacken 27,25—27,75 Mark, Roggen-Futtermehl 10,40—10,80 Mark. Weizenkleie 9,20—9,60 Mark.

Speisekartoffel 2—2,40 Mk. — Brennkartoffel 1,30—1,60 M. je nach Stärkegehalt per 50 Kilogr.

Heu per 50 Kilogramm (neues) 2,50—2,80 Mark.

Roggenstroh per 600 Kilogramm 24,00—28,00 Mark.

Ausweise.

Petersburg, 26. Januar. [Ausweis der Reichsbank vom 19. Januar n. St.]

Kassenbestand	116 978 000	Rbl.
Discontirte Wechsel	17 481 000	-
Vorschüsse auf Waaren	15 000	-
Vorschüsse auf öffentliche Fonds	8 089 000	-
Vorschüsse auf Actien u. Obligationen	11 412 000	-
Contocurrent des Finanzministeriums	101 981 000	-
Sonstige Contocurrenten	40 409 000	-
Verzinsliche Depots	26 717 000	-

• Ungarische Papierrente. In den letzten Tagen wurden bekanntlich in Wien grössere Verkäufe in Ungarischer Papierrente ausgeführt. Einem Gerüchte zufolge sollen dieselben für Rechnung einer bischöflichen Stiftung in Ungarn erfolgt sein. Dass es sich dabei um einen Betrag von 3 Mill. Gulden gehandelt haben soll, wird jedoch, wie der „Voss. Ztg." geschrieben wird, für übertrieben gehalten.

Paris. 26. Januar. Nachmittag 3 Uhr. [Schluss-Course.] Nachtrag.) Türkenloose 77, 60. 4% priv. türk. Obligationen 416, 50. Banque ottomane 622. 50. Banque de Paris 837. 50. Banque d'escompte 558, 75. Credit foncier 1278, 75. Credit mobilier 425, —. Panama-Kanal-Actien 37. —. 5% Panama-Kanal-Obligationen 38, —. Rio Tinto 591. 25 Suezkanal-Actien 2435, —. Wechsel auf deutsche Plätze $122^{1}/_{4}$. Wechsel auf London kurz 25. $20^{1}/_{2}$. 3% Rente 95. 57. 4% unific. Egypter 491. 25. 4% Spanier äussere Anl. 76. Meridional-Actien —, —. Cheques auf London 25. $22^{1}/_{2}$. Comptoir d'escompte 661, —. 4% Russen de 1889 98, 50. Robinson 68, 75. Neue 3% Rente $94^{7}/_{16}$. Behauptet.

Paris, 26. Januar, Abends. [Boulevard.] 3procent. Rente 95, 60. Neueste Anleihe 1872 —, —. Italiener 92, 55. 4proc. Ungarische Goldrente $92^{3}/_{4}$. Türken 1865 19, 20. Türkenloose 78, —. Spanier (neue) 76, 21. Neue Egypter 492, 18. Banque ottomane 623, 75. Lombarden —, —. Staatsbahn —, —. Rio Tinto 591, 25. Panama —, —. Banque de Paris —. Tabak 334, 37. Fest.

London. 26. Januar. [Schluss-Course.] (Nachtrag.) 4procent. Spanier 76. $3^{1}/_{2}$% privil. Egypter 94, —. 4% unif. Egypter $97^{1}/_{2}$. 3% garant. Egypter 102. Convertirte Mexikaner —. 6% consol. Mexikaner $91^{3}/_{4}$. Ottomanbank $14^{3}/_{4}$. Suezactien $96^{1}/_{2}$. Canada Pacific $76^{3}/_{4}$. Engl. $2^{3}/_{4}$% Consols $97^{3}/_{16}$. Platzdiscont $1^{5}/_{8}$%. $4^{1}/_{4}$% egypt. Tributanlehen $98^{3}/_{4}$. De Beers Actien neue $16^{1}/_{4}$. Rio Tinto $23^{1}/_{2}$. 4% consol. Russen 1889 (II. Serie) $98^{1}/_{2}$. Rubinen-Actien —. Silber —. Neue Mexicaner —. Rupees $82^{3}/_{4}$. Ruhig.

Argentinier 5% Goldanleihe von 1886 76. Argentinier $4^{1}/_{2}$% äussere Goldanleihe 58.

London, 26. Januar. Abends 5 Uhr 40 Minuten. Preussische Consols 105. Engl. $2^{3}/_{4}$% Consols $97^{3}/_{16}$. Convertirte Türken 19. 1873er Russen —, —. 4% consolidirte Russen 1889 (II. Serie) $98^{1}/_{2}$. Italiener $91^{5}/_{8}$. 4% ungar. Goldrente $91^{3}/_{4}$. 4% unific. Egypter $97^{1}/_{2}$, Ottomanbank $14^{3}/_{4}$. 6% consol. mexican. Anleihe 92. Silber $47^{5}/_{8}$.

London, 26. Januar. Aus der Bank flossen 35 000 Pfd. Sterl.

Frankfurt a. M., 26. Januar. Abends. [Effecten-Societät.] Schluss.) Credit-Actien $274^{3}/_{8}$. Franzosen $219^{3}/_{8}$. Lombarden 116. Galizier $188^{1}/_{2}$. Egypter 98, 20. 4% Ungarische Goldrente 92. 80. Gotthardbahn 157. 20. Disconto-Commandit 214, 20. Dresdner Bank 157, —. Laurahütte 139, 80. Gelsenkirchen 175, 20. Fest.

Frankfurt a. M., 26. Januar. Nachmittags 2 Uhr 30 Minuten. [Schluss-Course.] Londoner Wechsel 20. 322. Pariser Wechsel 80, 575. Wiener Wechsel 177, 85. Reichsanleihe 106. 80. Oesterr. Silberrente 81. 20. Oest. Papierrente —. —. 5% Papierrente 91. 30. 4% Goldrente 96, 70. 1860er Loose 127, 10. Ungar. 4% Goldrente 92. 60. Italiener 92. 80. 1880er Russen 97. 80. II. Orient-Anl. 76. —. III. Orient-Anleihe 77. 20. 4% Spanier 75. 90. Unific. Egypter 97. 80. $3^{1}/_{2}$% Egypter 94, —. Conv. Türken 18. 80. 4% türkische Anleihe 81, 70. 3% Portugiesische Staatsanleihe 57. 50. 5% serb. Rente 89, 60. Serb. Tabaksrente 90. —. 5% amort. Rumänen 99. 90. 6% cons. Mexik. Anl. 91, —. Böhm. Westbahn $300^{5}/_{8}$. Böhm. Nordbahn $177^{1}/_{2}$. Central Pacific 109, 60. Franzosen $218^{7}/_{8}$. Galizier $188^{3}/_{8}$. Gotthardbahn 157. —. Hess. Ludwigsbahn 115, —. Lombarden $115^{3}/_{4}$. Lübeck-Büchener 165. 50. Nordwestbahn $191^{1}/_{2}$. Creditactien $273^{1}/_{2}$. Darmstädter Bank 155. 80. Mitteld. Creditbank 103. 90. Reichsbank 141, —. Disconto-Commandit 213. 70. Dresdner Bank 156. 10. Fest.

Courl Bergwerksactien 101, —. Privatdiscont 3%.

Nach Schluss der Börse: Creditactien 274. Franzosen $218^{5}/_{8}$. Galizier —. Lombarden $115^{5}/_{8}$. Egypter 97, 70. Disc.-Commandit 214, 20. 1860er Loose —. Gotthardbahn —, —.

Hamburg. 26. Januar. Nachmittag. [Schluss-Course.] Preuss. 4% Consols 106. 10. Silberrente 81, —. Oesterr. Goldrente 96. 50. Ungar. 4% Goldrente 92. 80. 1860er Loose 127, 50. Italienische Rente 93. —. Creditactien 274,50 Franzosen 547, —. Lombarden 290. —. 1877er Russen —. 1880er Russen 96. 20. 1883er Russen 104. 25. 1884er Russen —, —. II. Orient-Anleihe 74. —. III. Orient-Anleihe 74. 60 Berliner Handelsgesellschafts-Antheile 158. 50. Deutsche Bank 160. —. Disc.-Commandit 214, —. Dresd. Bank 156, 50. Nationalbank für Deutschl. 132. 50. H. Commerzbank 123, 50. Nordd. Bank 163, 20. Lübeck-Büchener Eisenbahn 164. 70. Marienb.-Mlawka 58, 40. Mecklenburger Fr.-Fr. —. Ostpr. Südbahn 83. —. Unterelbische Pr.-A. —. Laurahütte 138. 70. Nordd. Jute-Spinnerei 120. —. A.-C. Guano-Werke 154. —. Dyn.-Trust-Actien 151, 75. Hamburger Packetfahrt-Actien 134, 50. Privatdiscont $2^{3}/_{4}$%. Fest.

Amsterdam. 26. Januar, 3 Uhr Nachmittag. [Schluss-Course.] Oesterr. Papierrente Mai-Novbr. verzinslich $79^{7}/_{8}$, do. Februar-August verzl. —. Oesterr. Silberrente Januar-Juli verzl. 80, —, do. April-October verzinsl. $79^{7}/_{8}$. Oesterr. Goldrente —. 4% ungar. Goldrente $91^{1}/_{2}$. 5% Russen von 1877 —. —. Russ. grosse Eisenbahnen 124. do. I. Orient-Anleihe $72^{1}/_{8}$. do. II. Orient-Anleihe $72^{1}/_{4}$. Conv. Türken $18^{7}/_{8}$. $3^{1}/_{2}$% holländ. Anleihe $101^{3}/_{8}$. 5% garantirte Transvaal-Eisenbahn-Obligationen —, —. Warschau-Wiener Eisenbahnactien $131^{7}/_{8}$ Marknoten 59. 20. Russische Zollcoupons $191^{3}/_{4}$. Hamburger Wechsel 59. 05 Wiener Wechsel 102, 50. Londoner Wechsel kurz —, —.

Petersburg, 26. Januar, Nachm. Wechsel auf London 3 Mt. 85, 85, russ. II. Orientanleihe 103, do. III. Orientanleihe $104^{7}/_{8}$, do. Bank für auswärtigen Handel $283^{1}/_{2}$, Petersburger Disconto-Bank 598, Warschauer Disconto-Bank —. Petersburger internat. Bank 502, 00. Russische $4^{1}/_{2}$% Bodencreditpfandbriefe $140^{1}/_{2}$, Grosse russ. Eisenbahn 219, Russ. Südwestbahn-Actien $115^{3}/_{4}$.

Newyork. 26. Januar. Abends 6 Uhr. [Schluss-Course.] Wechsel auf Berlin $95^{1}/_{8}$. Wechsel auf London 4, 85. Cable transfers 4, 88. Wechsel auf Paris 5. 20. 4% fund. Anleihe 1877 120. Erie-Bahn 19. Newyork-Centralbahn $100^{1}/_{2}$. Chicago-North-Western-Bahn $104^{5}/_{8}$. Centr.-Pacific —. Baumwolle in Newyork $9^{3}/_{8}$. Baumwolle in New-Orleans $9^{3}/_{16}$. Raff. Petroleum 70° Abel Test in Newyork 7, 45. Raffinirtes Petroleum 70° Abel Test in Philadelphia 7, 45. Rohes Petroleum 7. 10. Pipe line Certificats per Februar $75^{1}/_{2}$. Mehl 3, 85. Rother Winterweizen loco $109^{3}/_{4}$. Weizen per Januar $106^{3}/_{4}$, per Februar $106^{3}/_{4}$. per Mai $104^{5}/_{8}$. Mais (old mixed) $61^{1}/_{2}$. Zucker (Fair refining muscovados) $4^{7}/_{8}$. Kaffee Rio 19. Schmalz loco 6. 07. Rohe & Brothers 6. 47. Kupfer per Februar 14, 45. Getreidefracht $3^{1}/_{2}$.

Liverpool, 26. Januar. [Baumwolle.] (Anfangsbericht.) Muthmaasslicher Umsatz 8000 B. Ruhig. Tagesimport 32 000 B.

Liverpool, 26. Januar, Nachm. 12 Uhr 10 Min. [Baumwolle.] Umsatz 8000 Ballen, davon für Speculation und Export 1000 B. Ruhig. Middl. amerikan. Lieferungen: Februar-März $5^{1}/_{16}$ Käuferpreis, März-April $5^{1}/_{8}$ Verkäuferpreis, Mai-Juni $5^{7}/_{32}$ do., Juni-Juli $5^{1}/_{4}$ d. do.

Wien, 26. Januar. Nachm. [Getreidemarkt.] Weizen per Frühjahr 8, 30 Gd., 8, 33 Br., per Mai-Juni 8, 16 Gd., 8, 19 Br. Roggen per Frühjahr 7, 34 Gd., 7, 37 Br., per Mai-Juni 7, 26 Gd., 7, 29 Br. Mais per Mai-Juni 6, 54 Gd., 6, 57 Br., per Juli-August 6, 64 Gd., 6, 67 Br. Hafer per Frühjahr 7, 15 Gd., 7, 18 Br., per Mai-Juni 7, 20 Gd., 7, 23 Br.

Pest, 26. Januar, Vorm. 11 Uhr. [Productenmarkt.] Weizen loco matt, per Frühjahr 8, 05 Gd., 8, 07 Br., per Herbst 7, 74 Gd., 7, 76 Br. Hafer per Frühjahr 6, 89 Gd., 6. 91 Br. Mais per Mai-Juni 6, 19 Gd., 6, 21 Br. Kohlraps per August-Septbr. 13, 20 à 13, 30. — Wetter: Milde.

Paris, 26. Januar. Nachm. [Getreidemarkt.] Weizen ruhig, per Januar 26. 20, per Februar 26. 20, per März-Juni 26. 60, per Mai-August 26. 50. Roggen ruhig, per Januar 17. 10. per Mai-August 17, 20. Mehl ruhig, per Januar 59. 60. per Februar 59. 60. per März-Juni 59, 40, per Mai-August 59, 20. Rüböl matt, per Januar 64, 50, per Februar 64, 50, per März-Juni 66, 25, per Mai-August 66. 75. Spiritus ruhig, per Januar 37, 00, per Februar 37, 25, per Mai-August 39, 75, per Septbr.-Decbr. 39, 00. — Wetter: Schön.

Antwerpen, 26. Januar. [Getreidemarkt.] Weizen weichend. Roggen behauptet. Hafer behauptet. Gerste unverändert.

Meteorologische Beobachtungen auf der königl. Universitäts-Sternwarte zu Breslau.

Januar 26., 27.	Nachm. 2 Uhr.	Abends 9 Uhr.	Morgens 7 Uhr.
Luftwärme (C.)	+ 2,0	+ 1°.2	+ 1°.2
Luftdruck bei 0° (mm)	750.9	753.1	754.6
Dunstdruck (mm)	4.4	4.7	4.9
Dunstsättigung (pCt.)	84	94	96
Wind (0—6)	W. 2.	W. 2.	W. 1.
Wetter	bedeckt.	bedeckt.	bedeckt.
Höhe der Niederschläge seit gestern früh (mm)			2°,20

Gestern Abend Regen, Nachts Schnee und Regen.

Courszettel der Berliner Börse vom 26. Januar 1891.

Gold, Silber und Banknoten.

	Cours vom 24.	Cours vom 26.
20 Frcs.-Stücke	16,125 bzG	16,12 G
Imperials	— —	— —
Engl. Noten 1 L. Sterl.	20,315 G	20,32 bz
Oesterr. Noten 100 Fl.	177,85 bz	177,90 bz
Russ. Noten 100 R.	236,70 bz	235,90 bz
Russ. Zollcoupons	324,60 G	324,50 bzG

Deutsche Fonds.

	Zf.	Zins-Term	Cours vom 24.	Cours vom 26.
Deutsche Reichs-Anleihe	4	1/4 1/1	106,70 bz	106,80 bz
dto. dto. dto.	$3^1/_2$	vsch.	98,40 bz	98,40 B
dto. dto. dto.	3	1/1 1/7	86 50 bz	86,50 B
Preuss. Consols	4	vsch.	106,10 B	106,00 bzG
dto. dto.	$3^1/_2$	1/4 1/10	98,50 bz	98,50 bz
dto. dto.	3	1/4 1/1	88,75 bzB	86,50 bzB
dto. Staats-Anleihe	4	1/1 1/7	102,50 G	102,50 G
dto. Staats-Schuldsch.	$3^1/_2$	1/1 1/7	99,50 bz	99,50 bzG
Berliner Stadt-Obligation	$3^1/_2$	1/4 1/10	96,50 bzG	96,50 bzG
Breslauer Stadt-Anleihe	4	1/4 1/10	102,50 B	102,00 G
Posensche neue Pfandbr.	4	1/1 1/7	101,60 G	101,60 G
dto. dto. dto.	$3^1/_2$	1/1 1/7	96 70 bzG	96,80 bzB
Posensche Rentenbriefe	4	1/1 1/7	103,30 bzG	102,90 G
Schlesische dto.	4	1/4 1/10	103,30 bzG	102,90 G
Hamb. Staats-Anleihe	3	1/5 1/11	86,20 bz	86.30 bzG
Hamburger Rente von 1878	$3^1/_2$	1/2 1/8	97,50 bz	97,60 bzG
Sächsische Rente von 1876	3	vsch.	88,20 B	88,00 G

Hypotheken-Certificate.

	Zf.	Zins-Term	Cours vom 24.	Cours vom 26.
D. Grundcr.-Bank III. rz. 110	$3^1/_2$	1/1 1/7	98,75 G	99,00 G
dto. dto. V.	$3^1/_2$	1/1 1/7	94.25 G	94,30 B
Deutsche Grundschuldbank	4	vsch.	100,60 bzG	100,60 bzG
dto. dto. dto.	$3^1/_2$	vsch.	94.80 bzG	94,80 bzG
Deutsche Hypothek. IV.-VI	5	vsch.	110,80 G	110,80 G
dto. dto.	4	1/1 1/7	100,75 bzG	100,75 bzG
Hamb. Hypothek-Pfandbr.	4	1/1 1/7	100.75 bz	100,75 bz
dto. dto. dto.	$3^1/_2$	1/1 1/7	93,90 bz	93,90 bz
H. Henckel'sche rz. à 105	$4^1/_2$	1/4 1/10	102,50 bzG	102,50 bzG
dto. (Wolfsberg.) rz. à 105	$4^1/_2$	1/4 1/10	105,10 G	105,00 bzB
Meininger Hypoth.-Pfdbr.	4	1/1 1/7	100,80 bzG	100,80 bzG
Nrd. Grundcr.-Hyp.-Pfdbr.	4	1/1 1/7	100,75 bzG	100,75 bzG
Pomm. Hyp.-Pfdb. I. r. 100	4	1/1 1/7	— —	98,10 G
dto. dto. neue (gar.)	4	1/1 1/7	— —	98,75 G
dto. dto. III. u. IV. Em.	4	vsch.	100,50 bzG	100,50 bzG
dto. dto. conv. rz. 100	$3^1/_2$	1/1 1/7	93,90 G	— —
Pr. Bod.-Cr.-Hyp. I. II. rz. 110	5	1/1 1/7	114,00 G	114,00 G
dto. dto. III. 1882	5	vsch.	107.50 G	107.50 G
dto. dto. V. 1886	5	vsch.	107.50 G	107.50 G
dto. dto. IV. Ser. rz. 15	$4^1/_2$	1/1 1/7	114,50 G	114,50 G
dto. dto.	4	vsch.	100.60 bz	100.60 bzG
Pr. Centralb.-Cr.-Pfdb. rz. 100	4	1/1 1/7	101,90 B	101,90 B
dto. dto. rz. 100	$3^1/_2$	vsch.	94,90 bzG	94,90 bzG
dto. dto. kündb.	4	1/4 1/10	— —	— —
dto. dto. Comm.-Obl.	$3^1/_2$	1/4 1/10	94,60 bzG	94,60 bzG
Pr. Hypoth.-Actien-Br. rz. 120	$4^1/_2$	1/1 1/7	— —	— —
dto. dto. VI. rz. 110	5	1/1 1/7	112,00 G	111,90 G
dto. dto. div.	4	vsch.	100,70 bzG	100.70 bzG
dto. dto. div.	$3^1/_2$	vsch.	94,80 bzG	94.80 bzG
Pr. Hyp.-Vers.-Act.-G.-Certf.	$4^1/_2$	1/4 1/10	— —	100,10 G
dto. dto. dto.	4	1/1 1/7	100,70 bzG	100,70 bz
dto. dto. dto.	$3^1/_2$	vsch.	94,00 bz	94.00 bz
Schles. Bod.-Cr.-Pfandbr.	5	vsch.	103,50 G	103,50 bzB
dto. dto. rz. 110	$4^1/_2$	vsch.	111,00 B	111,00 B
dto. dto.	4	1/1 1/7	100,50 B	100,70 B
dto. dto.	$3^1/_2$	1/1 1/7	95,00 G	95,10 G

Ausländische Fonds.

	Zf.	Zins-Term	Cours vom 24.	Cours vom 26.
Argentin. Goldanl.	5	1/1 1/7	71,10 bz	70,75 bz
Buenos Ayres	5	1/1 1/7	70,75 B	70,70 bz
dto. Stadt-Anleihe	$4^1/_2$	1/6 1/12	57,00 B	57,00 G
Bukarester Anl. von 1888	5	1/6 1/12	97,60 G	97.60 G
Chinesische $5^1/_2$% Staats-Anl.	$5^1/_2$	1/5 1/11	110,20 ebzB	110,00 G
Eidgenössische	$3^1/_2$	1/1 1/7	— —	— —
dto. neue	$3^1/_2$	30/6 31/12	99,90 G	99,90 G
Egypter	$3^1/_2$	15/4 15/10	92.10 G	92,20 B
dto.	4	1/5 1/11	98,00 bzB	98.00 B
dto. Tribut-Anleihe	$4^1/_4$	10/4 u. 1	99,20 G	99.30 G
Griechische Anleihe	5	1/1 1/7	92,40 bzB	92,30 bzG
dto. steuerfr.	4	1/1 1/7	73,50 bzG	73,60 B
dto. dto.	4	1/4 1/10	70,80 ebzB	71.10 bzG
Italienische Rente	5	1/1 1/7	92,90 B	92,80 G
Mexikanische Anleihe	6	1/4 jhl.	92,90 bz	93,00 B
dto. dto. 1890	6	1/4 jhl.	89,70 bz	89,75 bz
dto. dto. 5%	5	1/1 1/7	80,00 bz	80,00 bz
Oesterr. Goldrente	4	1/4 1/10	96,60 B	96,60 G
dto. Papierrente	$4^1/_5$	1/2 1/8	81,00 bz	81,00 bz
dto. dto.	5	1/3 1/9	91,30 bz	91,30 ebzB
dto. Silberrente	$4^1/_5$	1/1 1/7	81,25 bzB	81,25 bz
Poln. Pfandbriefe	5	1/1 1/7	72,75 G	72,75 B
dto. Liquidat.-Pfandbr.	4	1/6 1/12	69,75 G	69,75 bz
Portug. Conv.-Anl.	5	1/4 1/10	87,00 bzG	87,00 bzB
Rumänische Anl. von 1880	6	1/1 1/7	— —	— —
dto. amortis. Rente	5	1/4 1/10	100,10 B	100,10 bz
dto. Eisenb.-Oblig.	5	1/6 1/12	101,75 bz	101,60 bz
dto. Rente	4	1/1 1/7	86,30 bz	86,50 B
dto. dto. 1890	4	1/1 1/7	85,90 bz	86,00 bzG
Russ. Anl. v. 1880 (Rbl. 125)	4	1/5 1/11	97,75 bzG	97,80 bzG
dto. von 1883	6	1/6 1/12	107,00 G	107,40 bz
dto. von 1889 cons. I. Ser.	4	1/4 jhl.	98,30 bz	98,40 bzG
dto. Gold-Anleihe v. 1890	4	1/4 jhl.	— —	99,00 bzG
dto. Orient-Anleihe II.	5	1/1 1/7	76,30 bz	76,10 à 20 bzB
Russ. Orient-Anleihe III.	5	1/5 1/11	77,40 bz	77,20 bzB
dto. innere Anl. v. 1887	4	1/4 1/10	69,10 bzG	69.20 bz
Russ. Bodencredit-Pfandbr.	$4^1/_2$	1/1 1/7	103,00 ebzB	102,80 bzB
dto. Centralb.-Pfd. Ser. I.	5	1/1 1/7	94,50 bzG	94,50 G
Russ.-Poln. Schatz-Obligat.	4	1/4 1/10	94.50 bz	94.25 bz
Schwedische Anleihe	3	1/2 1/8	87,25 G	87,10 bzG
Schwed. Hypoth.-Pfdb. 1879	$4^1/_2$	1/4 1/10	103,25 bzG	103,25 bzB
Serb. amort. Rente von 1884	5	1/1 1/7	89,20 bz	89,25 B
dto. dto. von 1885	5	1/5 1/11	90,10 bzG	90,10 bzG
dto. Eisenb.-Hyp.-Oblig.	5	1/1 1/7	94,30 B	94,25 B
dto. dto. Lit. B.	5	1/1 1/7	91,50 B	91,50 B
Türkische Anleihe C. u. D.	1	1/3 1/9	18,80 B	18,85 B
dto. cons. von 1890	4	3/3 3/9	73,90 G	74,00 B
dto. pv.	4	1/3 1/9	81,80 bz	81.90 bz
dto. Adm.-Anl. v. 1888	5	1/5 1/11	89,40 bz	89,40 B
dto. Zoll-Oblig.	5	1/1 1/7	92,20 bz	— —
Ungarische Goldrente	4	1/1 1/7	92,60 bzG	92,80 bzG
dto. Eisenbahn-Anl. 1889	$4^1/_2$	1/2 1/8	102,10 B	102,20 B
dto. Papierrente	5	1/6 1/12	89,80 B	89,80 bzG

Loose.

	Zf.	Zins-Term	Cours vom 24.	Cours vom 26.
Bad. Präm.-Anleihe von 1867	4	1/2 1/8	139,75 bz	139,90 B
Baier. Prämien-Anleihe	4	1/8	140,60 bz	141.20 bz
Barletta 100 Lire-Loose	—	—	44,00 G	44.00 G
Braunschw. 20 Thlr.-Loose	—	—	106,00 bzG	105,40 G
Bukarester Loose	—	—	60,00 B	59,00 B
Cöln-Mindener Präm.-A.-S.	$3^1/_2$	1/4 1/10	137,00 bz	137,30 bz
Dessauer St.-Präm.-Anl.	$3^1/_2$	1/4	138,25 G	— —
Finnl. 10 Thlr.-Loose	—	—	— —	— —
Goth. Grundcr.-Präm.-Pfdb.	$3^1/_2$	1/1 1/7	111,50 bz	112.30 G
dto. dto. II.	$3^1/_2$	1/1 1/7	108,30 bz	108,00 bzB
Hamburger 50 Thlr.-Loose	3	1/3	140,40 bz	140,40 bz
Kurhessische 40 Thlr.-Loose	—	—	328,00 bz	328.50 bz
Lübecker 50 Thlr.-Loose	$3^1/_2$	1/4	132,90 bz	132.90 bz
Mailänder 10 Lire-Loose	—	—	19,25 bz	19,00 bz
Meining. Prämien-Pfandbr.	4	1/2	130,70 bz	130.50 bz
dto. 7 Fl.-Loose	—	—	27,80 bz	27,80 G
Oesterr. (Credit) von 1858	—	—	329,25 bz	329.90 bz
dto. Loose von 1860	5	1/5 1/11	127,25 bz	127,25 G
dto. dto. von 1864	—	—	323,90 G	324,00 B
Oldenburger 40 Thlr.-Loose	3	1/2	128,75 bz	129,20 B
Preuss. St.-Pr.-Anl. von 1855	$3^1/_2$	1/4	171,75 bz	172,00 bz
Raab-Gratzer	4	15/4 10	105,00 B	105,00 B
Russ. Präm.-Anl. von 1864	5	1/1 1/7	172,50 G	— —
dto. dto. von 1866	5	1/3 1/9	164,50 B	164,25 B
Schwedische 10 Thlr. Loose	—	—	— —	82,00 bz
Türkische 400 Frcs.-Loose	fr.	—	80,10 bz	80,10 bzB
Ungarische Loose	—	—	256,50 bz	256,10 G

Eisenbahn-Stamm-Prioritäten.

	Div. 1889.	Div. 1890.	Zins-Term	Cours vom 24.	Cours vom 26.
Breslau-Warschau	$1^8/_{10}$	—	1/1	56.90 B	57.00 G
Dortm.-Enschede	$4^1/_2$	—	1/1	112.50 bzG	112.50 bz
Marienb.-Mlawka	5	—	1/1	109.50 G	109.80 G
Ostpr. Südbahn	5	—	1/1	114,25 bz	113.60 bzG
Saalbahn	5	—	1/1	108,90 bz	108,90 bz
Weimar-Gera	4	—	1/1	98,25 bz	98,10 bz

Inländische Eisenbahn-Stamm-Actien.

	Div. 1889.	Div. 1890.	Zins-Term	Cours vom 24.	Cours vom 26.
Aachen-Mastricht	$2^5/_8$	—	1/1	70,75 bz	71,20 ebzB
Dortmund-Enschede	$3^3/_4$	—	1/1	94,25 bz	94,50 bz
Eutin-Lüb. Lit. A.	$1^1/_2$	—	1/1	53,25 bzG	53,60 bzG
Frankf. Güter-Eisnb.	1/2	—	1/1	92,80 G	92,80 G
Ludwigsh.-Bxbch.	—	—	1/4 1/10	226,00 bzB	225,75 B
Lübeck-Büchen	$7^3/_4$	—	1/1	169,00 bz	169,75 bz
Mainz-Ludwigshaf.	$4^2/_3$	—	1/1	119,00 ebzG	118,90 bz
Marienburg-Mlawka	1/3	—	1/1	62,25 bz	62,50 bzG
Ndschl.-Mrk. St.-Act.	4	—	1/1 1/7	101,00 G	100,80 G
Niederwald-Bahn	$2^1/_2$	—	1/1	63,75 bz	63,60 bz
Ostpreuss. Südbahn	3	—	1/1	87,50 bz	87,50 bzG
Weimar-Gera	0	—	1/1	24,10 G	24,30 bzG

Ausländische Eisenbahn-Stamm-Actien.

	Div. 1889.	Div. 1890.	Zins-Term	Cours vom 24.	Cours vom 26.
Baltischport 3%	3	—	1/1 1/7	68,90 bzG	69,25 bz
Böhm. Westbahn	$7^1/_2$	—	1/1	— —	— —
Dux-Bodenbach	$7^1/_2$	—	1/1	241,75 bz	244,00 bz
Galiz. Carl-Ludw.-B.	4	—	1/1	94,25 bz	— —
Gotthardbahn	$7^4/_{10}$	—	1/1	— —	161,10 bz
Jura-Bern-Luzern	$4^1/_2$	—	1/1	— —	— —
Iwang.-Dombr. (gar.)	5	—	1/1 1/7	103,10 bzG	103,80 bz
Kaschau-Oderberg	4	—	1/1	76,60 bz	77,00 bzG
Lemberg-Czernowitz	$6^3/_4$	—	1/5 1/11	103,60 G	103,50 G
Meridional-Actien	$7^1/_5$	—	1/1 1/7	— —	135,25 bzB
Ital. Mittelmeer-Eisb.	—	—	1/7	101,90 bz	101,50 bzG
Mosko-Brest	3	—	1/1	73,00 bzG	73,30 bz
Oest.-Franz. Staatsb.	$2^7/_{10}$	—	1/1	109,00 bz	109,00 bz
Oesterr. Localbahn	4	—	1/1	79,25 bz	79,25 bzG
Oest. Nordwestbahn	$4^3/_4$	—	1/1	95,60 bz	95,60 bz
dto. (Elbthalbahn)	$5^1/_2$	—	1/1	102,25 bz	102,60 G
Oest. Südbahn (Lb.)	$1^6/_{10}$	—	1/5	58.30 bz	58,40 bz
Raab-Oedenburg	1/2	—	1/1	33,50 bz	33,10 bzG
Reichenb.-Pardub.	3,81	—	1/1	— —	79,00 bz
Russ. Südw.-B. grosse	5,6	—	1/1 1/7	84,75 bz	85,00 G
Schweiz. Centralbh.	$6^3/_5$	—	1/1	— —	163,75 G
dto. Nordostbahn	6	—	1/1	— —	141,00 G
dto. Unionbahn	5	—	1/1	— —	122,75 bz
dto. Westbahn	0	—	1/1	— —	— —
Westsicil. Eisenbahn	4	—	1/1	66,25 B	66,00 ebzG
Wsch.-Wien (M.p.St.)	15	—	1/1	230,50 G	231,90 B

Inländische Eisenbahn-Prioritäts-Obligationen.

	Zf.	Zins-Term	Cours vom 24.	Cours vom 26.
Breslau-Warschauer	5	1/4 1/10	— —	— —
Oberschles. E.	$3^1/_2$	1/4 1/1	— —	97,80 bz

Ausländische Eisenbahn-Prioritäts-Obligationen.

	Zf.	Zins-Term	Cours vom 24.	Cours vom 26.
Gotthard I.	4	1/1 1/7	102.00 G	102,00 G
Sardinische	4	1/1 1/7	84,80 bz	84,50 G
Böhm. Nrdb. (Gold)	4	1/1 1/7	100,75 G	100,75 G
Dux-Bodenbach I.	5	1/1 1/7	— —	— —
Dux-Prag	5	1/1 1/7	106,75 bzG	107,00 G
Elisabeth-Westbahn frei	4	1/4 1/10	101,00 G	101,00 G
Galiz. Carl-Ludwigsbahn	$4^1/_2$	1/1 1/7	88,60 G	88,80 G
Italienische Eisenbahn	3	1/1 1/7	57,60 B	57,50 bzG
Kaschau-Oderberg	4	1/1 1/7	98,40 bzB	98,50 B
dto. Silber-Prioritäten	4	1/1 1/7	82,40 G	82,70 ebzB
Lemb.-Czernow. 10% Steuer	4	1/5 1/11	74,25 G	— —
dto. dto. steuerfrei	4	1/5 1/11	81,25 bzB	— —
Mährisch-Schlesische	fr.	—	73,60 B	73,60 G
Oest.-Franz. Staatsbahn alte	3	1/3 1/9	85,00 G	85,50 bzB
dto. dto. 1874	3	1/3 1/9	82,50 G	82,50 bzB
dto. dto. (Gold)	4	1/5 1/11	100,70 G	100,80 G
Oesterr. Nordwestbahn	5	1/3 1/9	94,60 G	94,50 G
dto. Lit. B. Elbethalb.	5	1/5 1/11	— —	— —
Reichenberg-Pardubitz	5	1/4 1/10	— —	— —
Rudolfsbahn de 1884	4	1/4 1/10	85,20 G	84,75 bzG
dto. Salzkammergutb.	4	1/4 1/10	100.50 G	100.75 B
Südösterreich. (Lomb.)	3	1/1 1/7	67.90 G	68.50 bz
dto. dto. Oblig.	5	1/1 1/7	104.75 G	105,00 ebzB
dto. dto. (Gold)	4	1/5 1/11	98,90 B	98,90 bzG
Ungar. Nordostbahn	5	1/4 1/10	90,00 ebzB	89,75 G
dto. dto. Gold-Pr.	5	1/1 1/7	102,00 bzG	102.10 bzG
dto. Eisenb. Silber 1889	5	1/1 1/7	87,25 B	87,25 G
Brest-Grajewo	5	1/1 1/7	99,50 bz	99,40 bz
Iwangorod-Dombrowo	$4^1/_2$	1/1 1/7	102.00 bzG	102,00 bzG
Kursk-Kiew gar.	4	1/2 1/8	94.60 bz	94,80 bz
Moskau-Jaroslaw	5	1/1 1/7	74,10 bzG	74,10 bz
dto. Rjäsan	4	1/2 1/8	96,50 bzG	96,00 bzG
dto. Smolensk	5	1/5 1/11	100,90 bz	101,00 bz
dto. Kursk	4	1/5 1/11	89.25 bzG	89,30 G
Rybinsk-Bologoy	5	1/5 1/11	97,70 bz	97,70 bz
dto. dto. II.	5	1/1 1/7	93,90 bz	93,50 G
Warschau-Terespol	5	1/4 1/10	102,20 G	102.20 bzG
Warsch.-Wiener	4	1/1 1/7	97,50 bzG	97,25 bzG
Wladikawkas	4	1/1 1/7	95.50 ebzG	95.60 G
Transkaukasische	3	15/6 u. 12	83.10 G	83,30 bzG
Russische Südwestbahn	4	1/1 1/7	96,25 G	96,20 bzG
Süditalien. (Meridionaux)	3	1/4 1/10	— —	60,50 bzG
California-Oreg.	5	1/1 1/7	106,00 G	— —
Central-Pacific	6	1/1 1/7	— —	— —
dto. dto.	5	1/4 1/10	95,90 B	95.75 bz
Chicago-Burlington	4	1/5 1/11	— —	85,40 B
Oregon Railway u. Nav. Cmp.	5	1/6 1/12	95,50 G	95,50 B
South-Missouri	6	1/1 1/7	— —	— —
South-Pac. of Calif.	6	1/4 1/10	109,40 G	109,90 bz
St. Louis Arkansas u. Texas	6	1/11 1/5	— —	— —
St. Louis u. St. Francisco	6	1/1 1/7	108,00 B	107,00 bz
dto. dto. dto.	5	1/1 1/7	96,00 bzG	95,50 bzG
Northern-Pacific I. Mortg.	6	1/1 1/7	113,00 G	112,75 bzG
dto. dto. II. Mortg.	6	1/4 1/10	109,75 B	109.75 bz
dto. dto. III.	6	1/6 1/12	107.50 G	107,70 B
dto. dto.	5	1/6 1/12	88,40 bz	88,30 bzG
St. Paul Minneapol. u. Manit	4	1/1 1/7	— —	— —
Anatol. Eisenb.	$5^1/_2$	1/4 1/10	88,10 bzG	88,10 bzG

Bank-Actien.

	Div. 1889.	Div. 1890.	Zins-Term	Cours vom 24.	Cours vom 26.
B. f. Sprit.- u. Prod.-Hdl.	$2^1/_3$	—	1/1	75,50 bzG	75,25 bzG
Berliner Kassenver.	6	—	1/1	138.10 G	137,50 bzG
dto. Handelsges.	12	—	1/1	162,00 ebzB	162,00 bzB
Berl. Prod.- u. Handlb.	—	—	1/1	abg. — —	abg. — —
Breslauer Discontob.	7	—	1/1	106.30 bz	106,30 bz
dto. Wechslerbk.	7	—	1/1	104.40 bz	104,50 G
Darmstädter Bank	$10^1/_2$	—	1/1	159,50 bz	159.10 bz
Deutsche Bank	10	—	1/1	163,40 bz	164.00 bzG
dto. Genossensch.	8	—	1/1	126,60 G	126,75 bzB
dto. Hypthbk. 60%	$6^1/_4$	—	1/1	111,10 bz	111.25 B
Disconto-Command.	14	—	1/1	217,40 bz	217,50 bz
Dresdener Bank	11	—	1/1	159,25 bz	160,00 bzG
Goth. Grundcr.-Bank	0	—	1/1	87,60 G	88.75 bzG
dto. jg. 40%	0	—	1/1	94,80 G	95,00 ebzB
Internationale Bank	8	—	1/1	108,20 bz	109,50 bzG
Leipziger Credit	12	—	1/1	201,00 bzB	200,50 bzG
Luxemburger Bank	8	—	1/1	144,50 B	143,60 G
Mitteld. Creditbank	7	—	1/1	113,50 G	113,90 bz
Nationalb. f. Dtschl.	10	—	1/1	136,90 bz	136.90 bz
Norddeutsche Bank	12	—	1/1	157,80 G	159,50 bz
dto. Grundcr.-Bk.	0	—	1/1	88,50 G	89,00 bzG
Oesterr. Credit	$10^5/_8$	—	1/1	175,80 bz	176,30 bz
Petersbg. Discontob.	19	—	1/1	— —	— —
Pomm. Hyp.-Bank-Vorzugs-Actien	—	—	1/1	104,50 bzG	105,00 bzG
Pos. Provinz.-Bank	6	—	1/1	— —	113,00 bzB
Preuss. Bod.-Cr.-Act.	$6^1/_2$	—	1/1	122,10 bz	122,00 bzG
dto. Centr.-Bod. 50%	10	—	1/1	155,25 G	155,25 bz
Pr. Hyp.-V.-A. 25%	8	—	1/1	109,60 bzG	110.00 bzB
Pr. Hyp.-V.-A. vollb.	8	—	1/1	118,00 bzB	117,75 B
dto. Hypth.-Act.-B.	$6^1/_2$	—	1/1	120,60 G	120,60 G
dto. von 1890	—	—	1/1	— —	— —
Reichsbank	7	—	1/1 1/7	141,00 bzG	141,00 bzG
Russ. B. f. ausw. H.	6,2	—	1/1	83,50 bzG	83,40 bz
Sächsische Bank	5	—	1/1	113,60 G	113,50 bzG
Schles. Bankverein	8	—	1/1	122,60 bz	122,70 bz

Industrie-Gesellschaften.

Bei den das Geschäftsjahr nicht mit dem 31. December schliessenden Gesellschaften verstehen sich die Dividenden pro 1888/89 resp. 1889/90.)

Börsenzinsen 4%.

	Div. 1888.	Div. 1889	Zins-Term	Cours vom 24.	Cours vom 26.
Allg. Elektr. (Edison)	10	—	1/7	174,00 bz	175,00 bzG
Allg. Häuserbau-Ges.	2	—	1/1	105,75 bzG	106,00 bzG
Archimedes	10	—	1/7	126,00 B	125.00 G
Berl. grosse Pferdeb.	$12^1/_2$	—	1/1	250,00 bzG	250,50 bzG
Berl. Bockbrauerei	—	—	1/7	70,50 bz	72,50 bz
Berl. Charl. Bau	4	—	1/1	135.75 bzG	136.00 bzG
Bismarckhütte	18	—	1/7	162,00 bzG	160,60 bzG
Bochum. Gussstahl.	10	—	1/7	147,10 bzG	147.10 bz
Bresl. Act.-Br. St.-Pr.	0	—	1/10	38,00 G	38,50 G
dto. Oelfabrik	$4^3/_4$	—	1/6	101,50 G	101.75 bzG
dto. Strassenbahn.	6	—	1/1	135,00 G	134,10 G
dto. Wagenbau-G.	12	—	1/1	171,50 G	171.50 bzG
Brüxer Kohlenbau.	7	—	1/1	101,80 bzG	101,10 bzG
Donnersmarckhütte	4	—	1/7	87,50 G	88,00 bzG
Dortm. Un. St.-Pr.	4	—	1/7	84,10 bzG	84,60 bz
do. Bergb. 6% Vz.-Act.	—	—	1/7	99,90 bzB	100.00 bzG
Elekt. Glühl. Seel	0	—	1/1	35,50 G	36.00 B
Erdmannsd. Spinner.	$6^1/_2$	—	1/1	93,10 bzG	94,00 bzG
Façonschm. 5% St.Pr.	$7^1/_2$	—	1/1	170,00 bz	175,00 bz
Flöther Maschinen	10	—	1/1	114,00 B	114,25 bzG
Fraust. Zuckerfabr.	0	—	1/9	108,10 G	108,00 B
Friedrichsh. Act.-Br.	40	—	1/10	561,00 G	562,00 G
Giesel. Cementfabr.	10	—	1/1	119,10 bz	119,10 G
Görlitz. Eisenb.-Bed.	13	—	1/7	171,50 bzG	171.60 bzG
Gruson-Werk	5	—	1/7	157,75 bzG	158,00 bzG
Harpener Bergbau.	15	—	1/7	196.20 bzG	196.90 bz
Hofmann Waggon.	12	—	1/1	166,90 B	166.10 bzB
Hörder Hütten	0	—	1/7	20,00 B	19,50 bzG
dto. dto. conv.	0	—	1/7	31,50 bzG	31,00 bzG
dto. 5% St-Prior.	5	—	1/7	68,30 bzG	68,60 bzG
Inowrazl. Steins.	0	—	1/1	45.10 bzG	45,00 bz
Kattowitzer Bgb.-Gs	10	—	1/4	130.90 bzG	130 25 bzG
Kramsta. Schles. L.	$7^1/_2$	—	1/6	130,75 bz	131.25 G
Lauchhammer conv	13	—	1/7	145.00 B	145.25 G
Laurahütte	11	—	1/7	138,60 bz	139,10 bz
Märk.-Westf. Bergw.	28	—	1/7	265,50 bzG	266,50 bzB
Neufeldt Met.-W.-Fb.	8	—	1/1	108,75 bzG	108,75 bzG
Nob. Dyn. Trust-C.	$8^1/_2$	—	1/6	159,75 bzB	159.75 G
Nordd. Lloyd	$11^1/_4$	—	1/1	142,60 bz	144,50 bzG
Oberschl. Cham.-F.	10	—	1/7	119,00 G	119,90 bzG
dto. Eisb.-Bed.	6	—	1/1	87,25 bz	87.40 bzG
dto. Eisen-Ind.	14	—	1/1	154,50 bzG	155.00 bzG
dto. Portl.-Cem.	10	8	1/7	115,25 G	115,75 bzG
Oppelner Cement	7	—	1/1	107,50 bz	107,25 bzG
Pongs'sche Spinnerei	8	—	1/1	90,10 G	90.00 G
Porzell. Königszelt.	14	—	1/7	161,50 G	160,75 bzB
Posener Sprit-A.-G.	4	—	1/7	— —	— —
Redenhütte St.-Pr.	7	—	1/7	80.00 G	81,00 bzG
Renner u. Co. Spinn.	7,8	$6^1/_2$	1/1	100.00 B	100,00 B
Rhein. Anthracitwke.	10	—	1/7	113.50 bzG	114.60 bzG
Schering	18	—	1/1	273,50 bzG	273,00 bzG
Schles. Dampf.-C.	7	—	1/1	116,75 G	116,75 G
dto. Gas-A.-G.	$6^2/_3$	—	1/1	112,50 G	112,50 G
dto. Kohlenwerk.	0	—	1/7	60,00 bzG	62,50 bzG
dto. Portl.-Cem.	$14^1/_2$	$10^1/_2$	1/1	140,50 bz	140,50 bzG
dto. Zinkh.-A.-G.	13	—	1/1	186,60 bzG	188,40 bzG
dto. $4^1/_2$% St.-Pr.	13	—	1/1	186,60 bzG	183,40 bzG
Schöneb. Schlossbr.	12	—	1/10	236,25 bz	239.75 bz
Schwartzkopff	16	—	1/7	275,00 bzG	275,75 bzG
Tarnowitzer St. Pr.	7	—	1/7	70.90 bzB	70.00 bz
Tivoli Act.-Bierbr.	4	—	1/10	115,40 bzG	115,50 bzG
Schl. Feuerv.-G. 20%	$33^1/_3$	—	1/1	1950 B	1950 B
Obligationen.	Rückzhlb.				
Oberschl. Eisenbd. 5	105		1/1 1/7	— —	— —

Wechsel und Bankdiscont.

	Zinsfuss.	Cours vom 24.	Cours vom 26.
Amsterdam 100 Fl. 8 T.	4	168,70 bz	— —
dto. 100 Fl. 2 M.	4	167,80 bz	— —
Belg. Plätze 100 Frcs. 8 T.	$3^1/_2$	80,65 bz	— —
London 1 L. Strl. 8 T.	$3^1/_2$	20,33 bz	— —
dto. 1 L. Strl. 3 M.	$3^1/_2$	20,235 bz	— —
Paris 100 Frcs. 8 T.	3	80,55 bzG	— —
New-York vista.	5	417,00 B	— —
Petersburger 100 S.-R. 3 W.	$5^1/_2$	235,70 bz	235,00 bz
dto. dto. 3 M.	$5^1/_2$	234,75 bz	234,00 bz
Wien österr. W. 100 Fl. 8 T.	$4^1/_2$	177.65 bz	177,80 bzB
dto dto. 100 Fl. 2 M.	$4^1/_2$	176.75 bz	176,70 bz
Ital. Plätze 100 Lire 10 T.	5	79,30 G	— —
Schweiz. Plätze 100 Frcs. 10 T.	4	80,30 G	— —
Warschau 100 S.-R. 8 T.	$5^1/_2$	236,40 bz	235,40 bz

Bank-Discont 4%. — Lombard $4^1/_2$ resp. 5%.

Privatdiscont $2^5/_8$%. bz

Ultimo-Course um 3 Uhr.

	Per Januar.	Per Februar.
Disconto-Command.	218,12	— —
Dortmunder Union	85,00	— —
Laurahütte	139,62	— —
Oesterr. Credit	176,62	— —
Franzosen	109,75	— —
Lombarden	58,62	— —
Russische Noten	236,00	— —
Marienburg-Mlawka	62.50	— —
Südpr. Ostbahn	87.40	— —

Verantwortlich f. d. politischen u. allgemeinen Theil, sowie i. V. f. d. Feuilleton: J. Seckles; f. d. Inseratentheil: O. Meltzer; beide in Breslau. Druck von Grass, Barth & Co. (W. Friedrich) in Breslau.